

Informacioni list

- BBI Aktiv paket

Standardni informacioni list u primjeni od 11.04.2025. godine

Podaci o davaocu usluge	Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
-------------------------	--

Vrsta usluge	- Paket proizvoda i usluga – BBI Aktiv paket
--------------	--

OPIS I NAMJENA	
Paket proizvoda predstavlja ponudu Banke koja sadrži različite proizvode i usluge, a iste Korisnik prihvata prilikom potpisivanja Pristupnice. Paket podrazumijeva više proizvoda / usluga spakovanih u određeni Paket, na način da prodaja Paketa podrazumijeva, istovremenu prodaju više proizvoda/usluga koje su grupisane u određeni Paket ili grupisanje postojećih proizvoda/usluga koje Klijent koristi. Paketi su kreirani tako da zadovolje sve kategorije klijenata, poslovnu kategoriju klijenata, penzionere, studente i/ili uže specificirane grupe klijenata, i to na način da svaki pojedinačni Paket pruža stimulativne pogodnosti za Korisnika Paketa. Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadržaja Paketa korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u skladu sa općim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu. Banka u pregovaračkoj fazi informiše Klijenta o uslovima i svim bitnim karakteristikama za svaku pojedinačnu uslugu koju nudi u paketu, i to u obliku standardnog informacionog lista sa reprezentativnim primjerom usluge, u pisanoj formi ili elektronskom obliku.	
IZNOS USLUGE, OZNAKA VALUTE I USLOVI KORIŠTENJA	
U pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa sredstava na tekućem računu ne postoje ograničenja. Paket proizvoda i usluga se otvara kao i tekući račun u valuti KM (BAM). Paket BBI Aktiv je namijenjen prije svega studentima i penzionerima/korisnicima invalidnine/BIZ-a koji svoj status dokazuju odgovarajućom potvrdom (fotokopija indeksa, penzioni ček, rješenje o invalidnini). Ove kategorije klijenata mogu kupiti i bilo koji drugi Paket ali ostali klijenti ne mogu kupiti BBI Aktiv Paket. Da bi klijent aplicirao za otvaranje BBI Aktiv paketa potrebno je da dostavi sljedeću dokumentaciju: - Fotokopija lične karte; - Cips ne stariji od 3 mjeseca, izuzev ako je ranije uspostavljen poslovni odnos sa klijentom i u slučaju da nije bilo promjene adrese prebivališta; - Pristupnica za otvaranje paketa računa (u Banci); - Dokaz o statusu studenta / pensionera / korisnika invalidnine/BIZ-a (fotokopija indeksa, penzioni ček, rješenje o invalidnini) Paket sadrži obavezne i opcionalne proizvode i usluge. Obavezni proizvod je tekući račun. Svi ostali proizvodi i usluge ponuđeni u paketu su opcionalnog karaktera.	
TRAJANJE UGOVORA	
Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i traje do njegovog otkaza, odnosno do nastupanja uslova za raskid Ugovora. BBI Aktiv paket prestaje i kada Klijentu prestane status na osnovu kojeg je otvorio navedeni račun. Klijent se obavezuje obavijestiti Banku o prestanku navedenog statusa.	
VISINA I PROMJENJIVOST PROFITNE MARŽE I ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE ODREĐIVATI UGOVORENA PROMJENJIVA PROFITNA MARŽA, NJIHOVA VISINA U VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA, PERIODI U KOJIMA ĆE SE MIJENJATI I NAČINE IZMJENE, KAO I FIKSNI ELEMENT AKO JE UGOVOREN	
Nije primjenjivo.	
EFEKTIVNA PROFITNA MARŽA I UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK MORA DA PLATI, ODNOSNO KOJI TREBA DA MU SE ISPLATI, PRIKAŽAN PREKO REPREZENTATIVNOG PRIMJERA U KOJEM SU NAZNAČENI SVI ELEMENTI KORIŠTENI U OBRACUNU	

Reprezentativni primjer:	
BANKARSKI PROIZVODI I USLUGE	POGODNOSTI U BBI AKTIV PAKETU
Otvaranje i mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa),jednokratno, promjenjivo*
Dostava izvoda putem e-maila	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa),mjesečno, promjenjivo*
Debitna kartica MasterCard Debit -osnovni korisnik	0,00 KM za izdavanje jednokratno, promjenjivo i 0,00 KM godišnje članarine, promjenjiva godišnja (uključeno u cijenu paketa)
Podizanje gotovine na ATM BBI	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na bankomatima BH Mreže BH Mreže	2,00 KM jednokratno, promjenljivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu	2,50%, minimalno 15,00 KM (po transakciji) jednokratno, promjenjivo
Internet bankarstvo eBBI ili mobilno bankarstvo mBBI	0,00 KM mjesečno, promjenjivo (uključeno u cijenu paketa)
Ukupni iznos koji korisnik treba da plati na mjesečnom nivou	3,99 KM mjesečno, promjenjivo
Nominalna profitna marža	Nije primjenjivo
Efektivna profirna marža	Nije primjenjivo
IZNOS I BROJ RATA FINANSIRANJA I PERIODI U KOJIMA DOSPIJEVAJU (MJESEČNO, TROMJESEČNO I DRUGO)	
Nije primjenjivo.	
TROŠKOVI ODRŽAVANJA JEDNOG ILI VIŠE RAČUNA NA KOJIMA ĆE SE EVIDENTIRATI TRANSAKCIJE ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ODREĐENOG SREDSTVA OTPLATE, KAKO ZA TRANSAKCIJE PLAĆANJA, TAKO I ZA POVLAČENJA SREDSTAVA, TE SVE DRUGE NAKNADE I TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ UGOVORA UZ ODREĐENJE DA LI SU FIKSNI ILI PROMJENLJIVI I USLOVI POD KOJIMA SE MOGU MIJENJATI	
Za usluge u poslovanju BBI Aktiv paketu Banka utvrđuje, obračunava i naplaćuje od Vlasnika naknadu prema Tarifi usluga fizičkim licima Banke. Naknade vezane za Paket proizvoda i usluga definisane su Tarifom usluga za fizička lica koja je dostupna na internet stranici Banke i iste su podložne izmjenama. Bilo kakve izmjene navedenih naknada bit će objavljene 15 (petnaest) dana prije nego iste budu u primjeni. Vlasnik ovlašćuje Banku da bez njegove dalje saglasnosti navedene troškove naplati iz sredstava na njegovom tekućem računu, o čemu će ga Banka obavijestiti putem izvoda po računu.	
Naknada za otvaranje tekućeg računa	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Trošak naknada za vođenje tekućeg računa (mjesečno)	0,00 KM mjesečno promjenjivo (uključeno u cijenu paketa) mjesečno, promjenjivo
Vođenje neaktivnog računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa) mjesečno, promjenjivo
Naknada za vođenje tekućeg računa nerezidenta	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa) mjesečno, promjenjivo
Naknada za otvaranje BBI Aktiv paketa	0,00 KM mjesečno promjenjivo
Trošak naknade za vođenje BBI Aktiv paketa	3,99 KM, mjesečno, promjenjivo
Obračun i naplata naknada za vođenje BBI Aktiv paketa	Obračun naknade obavlja se automatizmom, posljednji dan u mjesecu. Naplata naknade vrši se automatizmom na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Klijenta za iznos dospjelih, a nenaplaćenih naknada.
Uplata u gotovini na vlastiti račun	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Uplata u gotovini od strane trećeg lica (po nalogu)	2,00 KM jednokratno, promjenjivo

Isplata sa tekućeg računa	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Podizanje mjesečnih izvoda u organizacionom dijelu Banke	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Dostava izvoda elektronskim putem (e-mail)	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Printanje izvoda za posljednjih 3 (tri) mjeseca	5,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Printanje izvoda za posljednjih 6 (šest) mjeseci	7,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Printanje izvoda za posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci	12,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Printanje izvoda iz ranijih godina	17,00 KM, jednokratno po godini, promjenjivo
Dostava izvoda putem e-maila	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Debitna kartica MasterCard Debit -osnovni korisnik	0,00 KM za izdavanje jednokratno, promjenjivo i 0,00 KM godišnje članarine, godišnje promjenjivo (uključeno u cijenu paketa)
Podizanje gotovine na ATM BBI i BH mreže bankomata	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu	2,50%, minimalno 15,00 KM (po transakciji) jednokratno, promjenjivo
Internet bankarstvo eBBI ili mobilno bankarstvo mBBI	0,00 KM mjesečno, promjenjivo (uključeno u cijenu paketa)
Naknada za prelazak sa manjeg paketa na veći	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje paketa proizvoda	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Zatvaranje eBBI ili mBBI usluge	15,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje tekućeg računa	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje ostalih usluga (debitna kartica, SMS usluga, trajni nalog)	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
U pogledu troškova koji su definisani kao promjenljivi, BBI uzima u obzir godišnju stopu inflacije/deflacije, prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Ugovorne strane su saglasne, da će BBI vršiti usklađivanje visine promjenljivih troškova samo ukoliko zbir stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine bude jednak ili iznad +/- 5%. BBI će jednom godišnje utvrđivati promjenu visine troškova u zavisnosti od promjene zbira stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine. Ugovorne strane su saglasne da je BBI ovlaštena, u svakom trenutku, bez obzira na kretanja parametara Inflacije/deflacije donijeti odluku o smanjenju visine pojedinih troškova. BBI će o svim promjenama obavijestiti Korisnika putem nove tarife, koja će biti dostupna u prostorijama BBI ili objavljena na web stranici BBI.	
INFORMACIJA O OBAVEZI KORIŠTENJA NOTARSKIH USLUGA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA	
Otvaranje BBI Aktiv paketa ne zahtijeva obavezu korištenja notarskih usluga.	
INFORMACIJA O OBAVEZI ZAKLJUČENJA UGOVORA O SPOREDNIM USLUGAMA POVEZANIM SA OSNOVNIM UGOVOROM, NAROČITO KAD JE ZAKLJUČENJE TAKVOG UGOVORA OBAVEZNO RADI DOBIJANJA USLUGE	
Uslov za otvaranje i korištenje BBI Aktiv paketa proizvoda je aktivan tekući račun otvoren kod BBI d.d. Sarajevo.	

PROFITNA MARŽA KOJA SE PRIMJENJUJE U SLUČAJU KAŠNJENJA U IZMIRENJU OBAVEZA I PRAVILA ZA NJENO PRILAGOĐAVANJE, TE DRUGE NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA
Banka vrši suspenziju na pravo korištenja pogodnosti iz Paketa, kada Korisnik paketa ima tri neplaćene mjesečne obaveze po osnovu naknada za vođenje. Što znači da se Korisniku paketa koji nije izmirio obaveze za naknade za vođenje Paketa za 3 (tri) mjeseca, Paket stavlja u status „suspenzije“. Navedeni status ne podrazumijeva otkaz Paketa, ali klijent od dana kada je nastupila suspenzija ne može koristiti pogodnosti Paketa u smislu Tarife za paket, od tog dana Banka za proizvode/usluge koje klijent koristi obračunava i naplaćuju standardne tarife za svaki pojedinačni proizvod/uslugu. Banka će naplaćivati mjesečnu naknadu za korištenje paketa i za neaktivne račune i to u visini mjesečne naknade za korištenje odgovarajućeg paketa, isključivo za račune sa pozitivnim saldom. Banka ne naplaćuje profitnu maržu niti penale za ovaj proizvod.
UPOZORENJE U VEZI SA POSLJEDICAMA PROPUSTANJA IZMIRENJA OBAVEZA
Telefonski kontakt sa korisnikom tekućeg računa / Paketa poslije 30-og dana kašnjenja.
INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA SA INFORMACIJOM O REDOSLIJEDU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ INSTRUMENTATA OBEZBJEĐENJA
Za usluge otvaranja i održavanja BBI Aktiv paketa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Vlasnika.
PRAVO KORISNIKA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA, USLOVI I NAČIN ODUSTAJANJA, KAO I VISINU TROŠKOVA U VEZI S TIM
Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pismenog zahtjeva za zatvaranje Paketa uz uslov da izmiri dospjele, a nenaplaćene naknade. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima.
PRAVO KORISNIKA NA PRIJEVREMENU OTPLATU FINANSIRANJA I PRAVO BANKE NA NAKNADU, KAO I VISINU TE NAKNADE
Nije primjenjivo.
PRAVO KORISNIKA DA U TOKU PROCJENE NJEGOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI BESPLATNO DOBIJE OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA UVIDA U BAZE PODATAKA
Kod ove vrste usluge ne vrši se provjera kreditne sposobnosti korisnika / vlasnika tekućeg računa odnosno paketa proizvoda i usluga.
PRAVO KORISNIKA DA DOBIJE BESPLATNU KOPIJU NACRTA UGOVORA
Klijent ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora, osim ukoliko Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Klijent ima pravo razmotriti nacrt ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).
PERIOD U KOJEM BANKU OBAVEZUJU PODACI DATI U PREGOVARAČKOJ FAZI
7 (sedam) dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.
USLOVI POLAGANJA NOVČANOG DEPOZITA KOD BANKE, AKO JE TO USLOV ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I MOGUĆNOST I USLOVI PREBIJANJA FINANSIRANJA I DEPOZITA
Nije primjenjivo.

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista: ____/____/____ godine

Potpis tražioca paketa
(kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista)

Potpis službenika Banke koji je uručio standardni informacioni list